

LOCAL AUTHORITY NOTICE 234

RUSTENBURG CITY COUNCIL

STREET TRADING BY-LAWS

The Town Clerk hereby in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publish the By-laws set forth hereinafter which have been adopted by the Council and to which the Administrator has given his approval.

Interpretation

1. (1) In these by-laws, unless the context otherwise indicates—
- (i) "officer" means an official of the Council authorised to implement the provisions of these by-laws;
 - (ii) "Council" means the Rustenburg Transitional Local Council;
 - (iii) "Garden or park" means a garden or park to which the public has a right of access;
 - (iv) "goods" include a living thing and any transferable interest;
 - (v) "intersection" means an intersection as defined in Section 1 of the Road Traffic Act, 1989;
 - (vi) "litter" includes any container or other matter which has been discarded, abandoned or left behind by a person trading or by his customers;
 - (vii) "national monument" means a building declared to be a national monument under the National Monuments Act, 1969 (Act 28 of 1969);
 - (viii) "prohibited area" means any place declared under Section 6A (2) of the Act in which street trading is prohibited;
 - (ix) "property" in relation to a person carrying on the business of street trading, means any article, receptacle, vehicle or structure used or intended to be used in connection with such business, and includes goods in which he trades;
 - (x) "public building" means a building belonging to or occupied solely by the State or the Council;
 - (xi) "public place" means a public place as defined in Section 2 of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939);
 - (xii) "public road" means a public road as defined in Section 1 of the Road Traffic Act, 1989 (Act 29 of 1989);
 - (xiii) "restricted area" means any place declared under Section 6A (2) of the Act in which street trading is restricted;
 - (xiv) "roadway" means a roadway as defined in Section 1 of the Road Traffic Act, 1989;
 - (xv) "sell" includes supply and also—
 - (a) exchange or hire;
 - (b) store, process, expose, offer or prepare for sale;
 - (xvi) "services" include any advantage or gain for consideration or reward;
 - (xvii) "sidewalk" means a sidewalk as defined in Section 1 of the Road Traffic Act, 1989;
 - (xviii) "the Act" means the Businesses Act, 1991 (Act 71 of 1991);
 - (xix) "trade" means sell goods or services in a public road or public place, and "trading" has a corresponding meaning;
 - (xx) "verge" means a verge as defined in Section 1 of the Road Traffic Act, 1989, and any word or expression to which a meaning has been assigned in the Businesses Act, 1991, shall have that meaning.
- (2) For the purpose of these by-laws a single act of selling or offering services in a public road or public place shall constitute trading.

Freedom to trade

2. Subject to the provisions of Sections 3 and 4 and any other law any person may trade on a public road except in so far as such trading is restricted or prohibited by Sections 5 to 12 inclusive and Sections 14 and 15.

General conduct

3. A person trading shall—
- (a) not place his property on the roadway;
 - (b) ensure that his property does not cover an area of a public road or public place which is greater in extent than 2 m x n and which on any sidewalk does not leave a space less than 1,5 m for pedestrian traffic measured over the width thereof;
 - (c) not place or stack his property in such a manner that it constitutes a danger to any person or is likely to injure any person;
 - (d) not obstruct access to a fire hydrant;
 - (e) on concluding business for the day remove his property, except any temporary structure permitted by the Council, to a place which is not part of a public road or public place;
 - (f) not display his goods or other property on a building or other private property, without the consent of the owner, occupier or person in control of such building or property;

(g) on request by an employee or agent of the Council or any supplier of telecommunication or electricity or other services, move his property so as to permit the carrying out of any work in relation to a public road, public place or any such service;

(h) not attach any object by any means to any building, structure, pavement, tree, parking meter, lamp-pole, electricity pole, telephone booth, post box, traffic sign, bench or any other street furniture in or on a public road or public place;

(i) not make a fire at a place or in circumstances where it could harm any person or damage a building or vehicle or any street furniture referred to in paragraph (h) or any Council property;

(j) not store his property in a manhole or stormwater drain.

Cleanliness

4. A person trading shall—

- a) keep the area or site occupied by him for the purpose of such business in a clean and sanitary condition;
- b) keep his property in a clean and sanitary condition;
- c) dispose of litter generated by his business in whatever receptacles provided by the Council for the public or at the Council's dumping sites;
- d) not dispose of litter in a manhole, stormwater drain or other place not intended for the disposal of litter;
- e) ensure that on completion of business for the day the area or site occupied by him for the purposes of trade is free of litter;
- f) in the case of a vendor of foodstuffs take such precautions as may be necessary to prevent the spilling onto a public road or public place of any fat, oil or grease in the course of conducting his business and to prevent any smoke, fumes or odours emanating from his activities from becoming a nuisance;
- g) on request by an employee or agent of the Council, move his property so as to permit the cleansing of the surface of the area or site where he is trading.

Obstruction of pedestrians

5. No person shall trade at a place where such trading substantially—

- a) obstructs access to or the use of street furniture such as a bus passenger bench or shelter or queuing line, a refuse disposal bin or other facility intended for the use of the general public;
- b) obstructs the visibility of a display window in business premises, if the person carrying on business in the business premises concerned objects thereto;
- c) obstructs access to an entrance to or exit from a building or an automatic bank teller machine;
- d) obstructs access to a pedestrian crossing;
- e) obstructs access to any vehicle; or
- f) in any other manner obstructs pedestrians in their use of a sidewalk.

Obstruction of vehicular traffic

6. No person shall trade at a place where such trading—

- a) causes an obstruction on a roadway;
- b) limits vehicular access to parking or loading bays or other facilities;
- c) obscures any road traffic sign or any marking, notice or sign displayed or made in terms of these by-laws; or
- d) interferes in any way with any vehicle that may be parked alongside such place.

Trading restricted to specified hours in certain places

7. No person shall trade—

- (a) On a verge contiguous to any place of worship, national monument or public building; or
- (b) in a restricted area, which is specified by Council resolution outside the hours so specified in relation to each such verge or area.

Trading restricted to specified goods or services in certain places

8. No person shall trade—

- (a) on a verge contiguous to any place of worship, national monument or public building; or
- (b) in a restricted area, which is specified by Council resolution other than in the goods or services so specified in relation to each such verge or area.

Trading restricted to demarcated stands or areas in certain places

9. No person shall trade—

- (a) on a verge contiguous to any place of worship, national monument or public building; or
- (b) in a park or garden or any property which belongs to the Council in terms of Section 63 of the Local Government Ordinance 1939;
- (c) in a restricted area, which is specified by Council resolution outside a stand or area set apart for trading purposes as contemplated in section 6A (3) (b) of the Act.

No trading in stands or areas which have been let except by the lessee

10. If the Council has let or otherwise allocated any stand or area set apart or otherwise established for street trading purposes as contemplated in section 6A (3) (c) of the Act, no person may trade on such stand or such area if he is not in possession or proof that he has hired such stand or area from the Council or that it has otherwise been allocated to him.

No trading near certain public buildings, places of worship and national monuments

11. No person shall trade on a verge contiguous to any place of worship, national monument or public building which is specified by Council resolution.

No trading in prohibited areas

12. No person shall trade in any prohibited area.

Signs indicating restrictions and areas

13. The Council shall—

- (a) by resolution prescribe signs, markings or other device indicating—
 - (i) specified hours, places, goods or service in respect of which street trading is restricted;
 - (ii) the location or boundaries of a restricted area;
 - (iii) the boundaries of a stand or area set apart for the purposes of the carrying on of the business of street trading under section 6A (3) (b) of the Act.
 - (iv) the fact that any such stand or area has been let or otherwise allocated;
 - (v) any restriction or prohibition against trading in terms of these by-laws; and
 - (vi) the location or boundaries of a prohibited area;
- (b) display any such sign, marking or device in such a position and manner as will indicate the restrictions or the location or boundaries of the area of stand concerned.

Trading near residential buildings

14. No person shall, outside an area referred to in section 7 to 12 inclusive, trade in that half of a public road contiguous to a building used for residential purposes if the owner, person in control or any occupier of any part of the building facing onto such road has objected thereto, provided that in a township or portion thereof mentioned in a resolution of the Council, this section shall not apply to a building used for residential purposes if such building is used for business purposes at ground level.

Trading near certain business premises

15. No person shall, outside an area referred to in sections 7 to 12 inclusive, trade on a verge contiguous to that part of a building in which business is being carried on by any person who sells goods of the same nature as or of a similar nature to goods being sold by the first-mentioned person, other than a department store or supermarket without the consent of the second mentioned person.

Removal and impoundment

16. (1) An officer may, after written notice has been given to an offender to rectify his transgression of these By-laws within 48 hours, remove and impound any goods, articles, receptacle, vehicle or structure—

- (a) which he reasonably suspects is being used or intended to be used or has been used in or in connection with street trading; and
- (b) which he finds at a place where street trading is restricted or prohibited in terms of sections 5 to 12 inclusive and sections 14 and 15 and which, in his opinion, constitutes an infringement of any such section.

(2) (a) The Council shall publish not less than twice a year a notice in an English and an Afrikaans newspaper circulating in the area of the Rustenburg municipality, containing the following information relating to objects removed in terms of sub-section (1);

- (i) a description of the object, the address where the object is stored and, if known, the name of the owner;
- (ii) that such objects may be claimed by the owners thereof on production of proof of ownership to the satisfaction of the Council;

(iii) that any object which has not been claimed within a period of three months from the date of publication of such notice will be destroyed if of no commercial value, or sold by public auction and the proceeds of such auction retained by the Council to defray its costs.

(b) The Council may sell by public auction any object unclaimed from it more than three months after a notice contemplated in subparagraph (a) (iii) has been published in respect of such object, and may retain the proceeds of such action or may destroy such object if it is of no commercial value.

(c) The Council shall not be liable for compensation to any person for damages arising out of the damage to or the loss of any object removed in terms of subsection (1) or the sale thereof by public auction, and the owner of such object shall have no claim or right of redress against the Council should such object be handed out in good faith to a person other than the owner thereof.

(d) (i) if any object is attached to any immovable property or a fixture contemplated in subsection (1), and such object is under the apparent control of a person present thereat, any officer of the Council may order such person to remove the object, and if such person refuses or fails to remove the object, he shall be guilty of an offence.

(ii) When any person fails to comply with an order to remove an object referred to in subparagraph (i), any officer of the Council may take such steps as may be necessary to remove the object.

Vending of Newspapers and flowers

17. (1) Notwithstanding any other provision of these by-laws, and unless an intersection is otherwise specified by Council resolution as a prohibited or restricted area contemp in section 8, 9 and 12, no person other than a person who sells newspapers and flowers may carry on business on any sidewalk within 5 metres from any intersection.

(2) No person who sells newspapers shall deposit his wares upon the ground or surface of any public place for the purpose of sale otherwise than in an orderly pile neatly stacked and not exceeding 1 m in length measured parallel to the kerb, or roadway, 450 mm in width and 500 mm in height above the sidewalk level.

Offences

18. Any person who contravenes a provision of these by-laws shall be guilty of an offence.

Penalties

19. (1) Any person who is guilty of an offence in terms of these by-laws shall on conviction be liable to a fine not exceeding R1 000, or to imprisonment for a period not exceeding three months or to both such fine and such imprisonment;

(2) Subject to the provision of subsection 1, different penalties may be provided in case successive or continuous breaches of any prescription herein contained.

P. P. MATJILA, Chief Executive Officer

City Offices, P.O. Box 16, Rustenburg, 0300

(Notice No. 67/1998)

[Ref. 1/2/3/1/21 (4469/2)]

KITSISO YA PUSO-SELEGAE 234

LEKGOTLA-TOROPO LARUSTENBURG

MELAWANA YA BAGWEBI BA MO MEBILENG

Go ya ka Karolo 101 ya Molawana (Ordinance) wa Dipuso Selegae wa 1939, Motsamaisa Toropo o phasalatsa Melawana (By-laws) e e tlhagisitsweng fa tlase jaaka e amogetswe ke Lekgotla-Toropo e bile Motsamaisi (Administrator) a e rebotse.

Thanolofo

1. (1) Mo melawaneng e, ntle le gore go bo go kaiwa:—

(i) "Modiredi yo o letleletsweng" go tewa modiredi wa Lekgotla-toropo yo o letleletsweng go dirafatsa tshiamelo ya melawana e,

(ii) "Lekgotla-toropo" go kaiwa Lekgotla-kgabaganyo la toropo ya Rustenburg;

(iii) "Tshingwana kgotsa/gongwe Phaka" go tewa tshingwana gongwe phaka eo batho botlhe ba nang le teila ya go e dirisa;

(iv) "Dithoto" go akarediwa selo se se tshelang le ditsadiso/dikgatlhego (interests) tse di ka sutisiwang (transferable);

(v) "Makgabaganyo" go raya makgabaganyo jaaka go tlhalosiwe mo kgaolong 1 ya Molao wa Pharakano wa 1989;

(vi) "Ieswefatso" go akarediwa mmolopita kgotsa sengwe fela se se latlhiweng kgotsa se tlogetswe kwa morago ke mogwebi kana bareki;

(vii) "sebotopso/sefikantswe sa bosetshaba (National Monuments)" go kaiwa kago e e tlhomamisitsweng go nna segopotso sa bosetshaba go ya ka Molao wa Digopotso tsa Botsetshaba wa 1969 (Molao 28 wa 1969);

(viii) "Karojo e e lleditsweng" e ka ya lefelo lengwe le lengwe leo le tihomamisitsweng mo tlase ga Karolo 6A (2) ya Molao eo e lletsang bogwebi jwa mebila;

(ix) "Thoto (property)" mo boemong jwa motho yo o tseletsang kgwebo mo mebileng, go kaiwa selo, seduti (receptacle), kobi kgotsa kago e e dirisetswang kgotsa eo go lkaelelwang gore e dirisiwe malebana le kgwebo, e bile go akarediwa thoto eo a e rekisang;

(x) "Kago ya botlhe" go kaiwa kago ya ga, kgotsa eo go n nang/e dirisiwang gotihelele ke puso kgotsa Lekgotla-toropo;

(xi) "lefelola botlhe" go kaiwa lefelo la botlhe jaaka go tihalositswe mo Karolong 2 ya Molawana wa Dipuso-Selegae, 1939 (Molawana 17 wa 1939);

(xii) "tsela ya botlhe" go tewa tsela ya botlhe jaaka go tihalositswe mo Karolong 1 ya Molao wa Pharakano wa 1989 (Molao 29 wa 1989);

(xiii) "Felo fa go lleditsweng" go kaiwa felo gongwe le gongwe fo a go tihomamisitsweng mo tlase ga Karolo 6A (2) ya Molao foo bogwebi potlana bo lleditsweng;

(xiv) "tsela" go raya tsela jaaka e tihalositswe mo Karolo 1 ya Molao wa Pharakano wa tsela wa 1989;

(xv) "thekiso" go akarediwa le theleso (supply) le:—

(a) thefosanyo le khiri;

(b) polokelo (store), tirego (process), tshenolo, neelo kgotsa paakanyetso ya thekiso;

(xvi) "tirelo" go akarediwa mosola mongwe le mongwe kgotsa seo se ka kgolwang go lebiwe phitlhelelo;

(xvii) "tselana-thoko" gokalwa tselana-thoko jaaka e tihalositswe mo Karolo 1 ya Molao wa Pharakano wa tsela wa 1989;

(xviii) "molao" o kaya Molao wa Dikgwebo, 1991 (Molao 71 wa 1991);

(xix) "Kgwebo" e kaya thekiso ya dithoto le ditirelo mo tseleng ya botlhe kgotsa felo ga botlhe, mme ebile kgwebisano e na le bokao jo bo dumelanang;

(xx) "Losi (verge)" go kaiwa losi jaaka le tihalositswe mo Karolo 1 ya Molao wa Pharakano wa tsela wa 1989, le lefoko lengwe le lengwe kgotsa tlhagiso-maikutlo (expression) eo bokao jo bo e lebaneng mo Moalong wa dikgwebo, 1991, le tlabe le na le bokao joo;

(2) Maikemisetsa a Molawana e, ke go nna le Molao o le mongwe/nosi wa thekiso kgotsa neelano ya ditirelo mo mebileng ya botlhe kgotsa mafelo a botlhe, eo e tla emelang kgwebo.

Kgololasego ya kgwebo

2. Tebang le ditshiamelo tsa Karolo 3 le 4, le melao mengwe fela, motho mongwe le mongwe aka gweba mo mebileng ya botlhe, kwantle ga kgwebo eo e lleditswe kgotsa e kganetswe ka Karolo 5 le 12, go akarediwa le Karolo 14 le 15;

Boltshwaro kakaretso

3. Mogwebi o tla:

(a) seke a baya ditsa gagwe mo tseleng;

(b) netefatsa gore ditsa gagwe ga di fitlhe mo tseleng ya botlhe kgotsa lefelo la botlhe eo e leng bogolo jwa 2 m x 1 m eo le mo tselaneng nngwe le nngwe ya batsamai e sa tlogeleng sebaka se se kwa tlase ga 1,5 m go direlwa pharakano ya batsamai go metilwe ka bophara;

(c) seke a baya kgotsa hopisa thoto ya gagwe ka tsela eo e tla nna kotsi mo bathong ba bangwe kgotsa e ka gobatsa motho mongwe le mongwe;

(d) seka a thibelega phitlhelelo ya didiriswa tsa twantsho ya molelo;

(e) mo bokhutlong jwa letsatsi fa a digela thekiso, a tlose ditsa gagwe, kwantle ga moago wa nakwana o o letliweng ke Lekgotla-toropo, go di isa kwa lefelong leo a seng tsela ya botlhe kgotsa felo ga botlhe;

(f) seke a tsharolola dithoto tsa gagwe mo kagong kampo kago e e leng thuo motho (private property) kwantle ga tumalano le mong, monni, kgotsa motlhokomedu wa yone;

(g) ka kopo ya mothapiwa kgotsa morongwa wa Lekgotla-toropo kgotsa mothelesi (supplier) wa megala kgotsa motlakase kgotsa tirela nngwe fela, a tlose dithoto tsa gagwe go letla tiragatso ya lefoko le lengwe le le amanang le tsela ya botlhe, felo ga botlhe kgotsa tirelo nngwe le nngwe fela;

(h) seke a golaganya sediriswa sepe fela ka mokgwa ofe fela, mo kagong, popegong (structure), mokwakweng (pavement), setlhareng, metareng wa phaking, pale ya lebone, pale ya motlakase, ntlwaneng ya mogala, lebokoso la poso, mosupa-tsela, setilo kgotsa fanitshara nngwe le nngwe ya mo tseleng mo tseleng kgotsa felong ga botlhe;

(i) seke a gotsa molelo mo felong foo go ka nna kotsi kgotsa go ka isang ko go tlhagisetseng mongwe kotsi kgotsa tshenyo ya kago gongwe serori gongwe fanitshara ya mo mmileng e e kailweng mo tema (h) kgotsa kago nngwe le nngwe ya Lekgotla-toropo;

(j) seke a baya thoto ya gagwe mo mosimaneng/moseleng wa metsi a a maswe (manhole) kgotsa mosele wa metsi a manisi (stormwater drain);

Bophepa

4. Mogwebi o tla:—

- a) tshalo lefelo leo a direlang mo go lona go gweba le le phepa e bile le le mo maemong a a kgathisang;
- b) tshola ditsagagwe di le phepa e bile di le mo maemong a mantle;
- c) tlosa matlakala a a bakilweng ke kgwebo ya gagwe go ya go eng kapa eng seo se beilweng ke Lekgotla-toropo go dirisediwa tatlhelo ya matlakala kgotsa koo Lekgotla-toropo le go dirisetsang go latihela matlakala teng;
- d) seke a latihela matlakala mo moseleng wa metsi a a maswe (manhole) kgotsa mo moseleng wa metsi a manisí (stormwater drainage) kgotsa lefelo lengwe fela leo le sa direlwang tatlhelo ya matlakala;
- e) netefatsa gore kwa bokhutlong jwa letsatsi fa tiro ya kgwebo e fela, lefelo leo a le dirisetsang kgwebo le nne phepa;
- f) tlhokomela gore dijo, mafura, oli kgotsa kerisi di seka tsa tshologela/thenyegela mo tseleng kgotsa felong ga botlhe fao a tswelatsang kgwebo ya gagwe, foo mogwebi a rekisang dijo, a be a netefatse gore ga go nne le mosi, dikubetsi kgotsa menko e e bakwang ke kwebo ya gagwe, go se bake matshwenyego;
- g) tlosa thoto ya gagwe go letla phepafatso ya bogodimo jwa felo foo kgwebo e tswelediwang teng fa a kaela ke modiredi kgotsa morongwa wa Lekgotla-toropo;

Kgoreletso ya batsamaya ka dinao

5. Ga go motho yo o tla gwebang mo felong foo kgwebo eo kwa bofelong etla:

- a) kgoreletsang tshutlhelelo go ya, kgotsa tiro ya fanitshara ya mo tseleng jaaka ditilo tsa bapalami ba bese kgotsa setlaagana (shelter) kgotsa foo go emiwang mela, mebolopita e e dirisediwang go latihela matlakala kgotsa didiriswa dife kapa dife tseo di diretsweng tiriso go botlhe;
- b) kgoreletsang pono ya matlhabaphefo a dipontsho mo mafelong a thekiso, fa motho yo o gwebang mo kgwebong eo a iletsa/ganetsa seo;
- c) kgoreletsang tshutlhelolo mo mabating a dikago kgotsa mo mechineng ya go goga madi/chelete;
- d) kgoreletsang tshutlhelelo go filtha fo bokgabaganyong jwa batsamaya ka dinao;
- e) kgoreletsang tshutlhelelo go ya mo seroring kgotsa;
- f) ka mokgwa ofe kapa ofe fela go kgoreletsa batsamaya ka dinao mo tirisong ya bona ya ditselana-thoko.

Kgoreletso ya pharakano ya dirori (vehicles)

6. Ga go motho ope yo o tla gwebang mo felong foo kgwebo:

- a) e tla bakang kgoreletso mo tseleng;
- b) e tla lekanyetsang/kgoreletsang tshutlhelelo ya dirori mo diphaking leo mo go folosiwang thoto kgotsa di diriswa dingwe teng;
- c) e ka sirang matshwao a tsela kgotsa kitsiso kampo mosupa tesela o o bontshang kgotsa o dirilwe go ya ka melawana e; kgotsa
- d) go tshwenyana ka mokgwa ofe kgotsa ofe le dirori tse di phakilweng fa thoko ga tsela fo felong leo,

kgwebo e e lleditsweng ka dinaka tse di totobaditsweng mo mafelong a a tlhophilweng

7. Ga go motho yo o tla gwebang—

- (a) mo losing lwa felo fo go okameng felo ga kobamelo/thapelo, sefikantswe sa bosetshaba kgotsa kago ya botlhe; kgotsa
- (b) mo felong fa go lleditsweng, fa go totobaditsweng ke Lekgotla-toropo ka tshwetso, kwantle ga dinako tse di netefaditsweng/totobaditsweng go lebilwe losi loo kgotsa felo foo.

Kgwebo e e lleditsweng mo dilwaneng tsa di rileng kgotsa ditirelo mo mafelong a a rileng

8. Ga go motho yo o tla gwebang—

- (a) mo losing lwa felo fo go okameng felo ga kobamelo, sefikantswe sa bosetshaba, kgotsa kago ya botlhe, kgotsa
- (b) mo felong fa go lleditsweng; foo go totobaditsweng ka tshwetso ya Lekgotla-toropo kwantle ga dithoto kgotsa ditirelo tsa di totobaditsweng jalo maiebane e losi kgotsa lefelo le le kailweng

Kgwebo e e lleditsweng mo ditsheng tse di kgaogantsweng kgotsa mo mafelong a a rileng

9. Ga go motho ope yo o tla gwebang—

- (a) mo losing lwa felo le le okameng felo ga kobamelo, sefikantswe sa bosetshaba kgotsa dikago tsa botlhe, kgotsa;
- (b) mo phakeng kgotsa tshingwaneng kgotsa kago nngwe fela ya Lekgotla-toropo ka Karolo 63 ya Molao wa Dipuso-selegae wa 1939;
- (c) mo felong fa go lleditsweng, leo le totobaditsweng ka tshwetso ya Lekgotla-toropo kwa ntle ga setsha kgotsa felo foo go beetsweng thoko ka mabaka a kgwebo jaaka go letlilwe ka Karolo 63A (3) (b) ya Molao;

Kgwebo e e sa letlelelwang mo ditsheng kgotsa mafelo a a hirilweng kwa ntle ga fa e le mohiri

10. Fa Lekgotla-toropo le hirisitse kgotsa le abile setsha sefe kgotsa sefe kgotsa lefelo lengwe le le beetsweng thoko kgotsa le tihometswe go tswelatsa bogwebi jwa mebila jaaka go letlilwe ka Karolo 6A (3) ya Molao, ga go motho ope yo o ka gwebang mo setsheng kgotsa lefelo la mofuta o o, fa a sena bosupi jwa khiri gotsa Lekgotla-toropong kgotsa go bontsha fa a abetswe felo kgotsa setsha seo.

Kgwebo e e lleditsweng mo dikagong dingwe tsa botlhe, mafelo a kobamelo ledifkantswe tsa bosetshaba

11. Ga go motho yo o ka gwebang mo losing le le okameng lefelo lefe fela la kobamelo sefikantswe sa bosetshaba kgotsa kago ya botlhe e e totobaditsweng ka tshwetso ya Lekgotla toropo.

Kgwebo e e sa letlwang mo mafelong a a thibetsweng

12. Ga go motho yo o ka gwebang mo mafelong a a lleditsweng.

Tshupo/Saene e e kayang/supang kganelo/kiletso le felo

13. Lekgotla-toropo le tla—

(a) ka tshwetso, baya ditshupo (signs) dipontsho kgotsa ditshupo dingwe tse di supang—

(i) dinako tse di totobaditsweng, mafelo, dithoto kgotsha ditirelo tse di mabapi le go lediwa ga kgwebo ya mo mileng.

(ii) lefelo kgotsa molelwane wa lefelo le le kganetsweng;

(iii) melelwane ya ditsha kgotsa mafelo a a betsweng thoko go tswelatsa kgwebo-mebileng fa tlase ga Karolo 6A (3) (6) ya Molao;

(iv) ntlha ya gore setsha seo kana lefelo leo, le hirisitse kgotsa le abilwe;

(v) kiletso kgotsa kganelo efe fela kgatlhahong le kgwebo go latela melawana e; le

(vi) felo kgotsa melelwane ya felo ga kiletso; le

(b) go baya letshwao, motlhala kgotsa sengwe ka boemo le mokgwa o e teng gore-go-ka bontsha kiletso kgotsa felo kana melelwane ya mafelo a ditsha tse di bolelwang.

kgwebo gaufi le dikago tsa bonno

14. Ga go motho ope yo o ka gwebang mo karolwaneng ya tsela ya botlhe e e okameng kago e e dirisediwang bonno go ya ka Karolo 7 go fitlha go 12, fa mong, molaodi kgotsa monni wa Karolo nngwe ya kago, e e lebileng mo tseleng e e kaiwang, a sa rate/a gana, kwantle ga fa mo torotswaneng kgotsa karolwana e e ka kaiwang mo tshwetso ya Lekgotla-toropo, karolo e ga e ne e nna le bokao bope mo kagong e e dirisediwang go nna fa kago, e dirisediwa kgwebo kwa tlase (ground level).

kgwebo gaufi le mafelo mangwe a kgwebo

15. Ga go motho ope yo o ka gwebang mo losing lo lo okameng karolo nngwe ya kago fo o kgwebo o tswelediwang teng ke motho mongwe yo o rekisang dilwana tsa tshika e le nngwe jaaka kgotsa tsa mofuta o le mongwe le tse di rekisiwang ke mogwebi yo o kaiwang pele, kwantle ga fa e le lebentlele kgotsa supermarket go ya ka Karolo 7 go isa go 12 ka kakaretso, kwantle ga tumalano le mogwebi wa bobedi yo o kwailweng.

Go tloswa le go tswalelwa

16. Modiredi, morago ga go ntshetsa motlola-molao kitsiso e e kwadilweng, gore a siamise diphoso tsa gagwe go ya ka melawana e, mo diureng di le 48, a ka tlosa kgotsa go tswalela dithoto, dilo, seduti, serori kgotsa popego-kago (structure):

(a) seo e belaelang gore se dirisetwa kgotsa malkaelelo ka sona ke go dirisetwa kgotsa se ntse se dirisediwa kgwebo mebileng;

(b) seo a se fitlhelang kwa felong foo kgwebo-mmileng e lleditsweng kgotsa e ganeditsweng go ya ka Karolo 5 go fitlha go 12 go akaretse la karolo 14 le 15 tseo mo kakanyong ya gagwe, di emetseng e bile di phunyelatsa dikarolo tse di jalo.

(2) (a) Lekgotla-toropo le tla phasalatsa e seng kwa tlase ga makgetho a le mabedi mo ngwageng kitsiso mo makwalo-dikgang/kuranteng tsa sejathapi (English) le se Afrikanere tse di tsamaiswang mo Masepaleng wa Rustenburg, di tshotse tshedimosetso e e latehang e e maleba le dilo tse di tlositsweng go ya ka karolwana (i);

(i) tlhaloso ya selo, aterase koo selo seo se belilweng, fa go litseog, leina la mong wa sone;

(ii) gore selo sa mofuta o o se ka lopiwa/cleimiwa ke mong fa a tlhagisa/tshotse bosupi jwa gore ke sa gagwe mo go ka kgotsofatsang lekgotla-toropo;

(iii) selo sengwe le sengwe se se sa lopiwang mo nakong ya dikgwedi tse tharo go tloga ka letlha la phasalatso, se tla senywa fa se sena boleng, kgotsa sa rekisiwa ka fantisi, mme madi a a tla kgobokangwang a tsena mo letloleng la lekgotla-toropo, go duela ditshenyegelo;

(b) Lekgotla-toropo le ka rekisa ka fantisi dilo tse di sa lopiwang/cleimiwang mo nakong ya dikgwedi tse tharo morago ga phasalatso go ya ka temana (a) (iii), mme le be le sale ka madi a a kgobokantsweng ka fantisi kgotsa go senya dilo tse di umakilweng fa di sena bokeng;

(c) Lekgotla-toropo ga le ne le rwala maikarabelo a go phimola-keledi (compensate) motho ofe yo o tla beng a senyegetswe fa go ne go senngwa, kgotsa tatlhegelo ya selo se se tlositsweng go ya ka Karolwana (1) kgotsa thekiso ka fantisi jalo, mme mong wa selo sa mofuta oo ga 'a ne a lopa kgotsa go nna le dithata tsa go busetsa morago kgatlhanong le lekgotla-toropo fa selo se se kailweng se ka mmoela ka mowa o o siameng/edileng fa ese fa se ka newa motho o sele yo e seng mong;

(d) (i) Fa selo se tshwaragantswe le selo se se sa sutheng kgotsa se se kokotetsweng ka kgopolo e e mo Karolwaneng 1, mme selo seo se le mo tlase ga taolo ya motho yo o leng teng foo, modiredi mongwe le mongwe wa lekgotla-toropo a ka mo laela go tlosa selo seo, mme fa a gana gongwe a pelelwa ke go se tlosa, o tla bo a le molato wa tlolo-molao;

(ii) Fa motho ofe fela a palelwa ke go dirafatsa taolo ya go tlosa selo se se kailweng mo Karolwaneng (1), modiredi mongwe le mongwe wa lekgotla-toropo a ka tsaya kgato/dikgato tse di tla beng di le maleba go tlosa dilo/selo seo.

Thekiso ya makwalo-dikgang le ditsheshe (flowers)

17. (1) Ntle le kemo-kgatlhanong ya tshiamelo ya melawana e, le kwa ntle ga makgabaganyo a a totobaditsweng ka tshwetso ya lekgotla-toropo jaaka lefelo le le lieditsweng kgotsa le le ganeditsweng ka kgopolo e e tsepameng ya dikarolo 8, 9 le 12, ga go motho ope fa e se yo o rekisang makwalo-dikgang le ditsheshe yo o ka gwebang mo tselaneng-thoko magareng a 5m go tswa mo makopanong a tsela.

(2) Ga go motho yo o rekisang makwalo-dikgang yo a ka phatlalatsang dithoto tsa gagwe fa fatshe mo felo ga botlhe go rekisa ntle le gore a di tlhatlaganye sentle ka mokgwa o o manontlhotlho mme e seng go feta boleele jwa 1 m go bapisitse le letlapa la patlelo kgotsa tsela, 450 mm ka boleele kwa godimo ga tselana-thoko.

Ditlolo-Molao (Offences)

18. Mang le mang yo o tloiang tshiamelo ya melawana e, o tla be a le molato wa tlolo-molao.

Kotlhao

19. Mang le mang yo o leng molato wa tlolo-molao go isa ka melawana e, o tla otlhaiwa fa a bonwe molato kgotsa go romelwa kgolegelong jaaka go kgatlhile melawana le mo molaong.

P. P. MATJILA, Chief Executive Officer

City Offices, P.O. Box 16, Rustenburg, 0300

(Notice No. 67/1998)

[Ref. 1/2/3/1/21 (4469/2)]

LOCAL AUTHORITY NOTICE 235

CITY COUNCIL OF KLERKSDORP

AMENDMENT OF POUND TARIFFS

Notice is hereby given in terms of the provisions of section 80(B) of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, read with section 10G(7) of the Local Government Transition Act Second Amendment Act, 1996, that the pound tariffs of Klerksdorp Municipality be amended as follows and be implemented with effect from 1 August 1998:

(a) By the substitution for the pound fees of the following pound fees:

1. Pound fees

(1) In respect of any animal, irrespective of gender, age or number, each: R20,00.

(2) In respect of any animal which has not been licensed properly or which is not permitted on the townlands in terms of the Council's Townlands By-laws and impounded from within the Municipality, each: R20,00.

(b) By deleting clause 2 in total.

(c) By amending clauses 3 and 4 as follows:

3. Feeding (when necessary) per day

3.1 Donkeys, mules or horses, each: R5,00

3.2 Cattle, each: R5,00

3.3 Sheep and goats, each: R2,00

3.4 Pigs, each: R2,00

4. Driving fees

In respect of any animal, irrespective of gender, age or number, each: R20,00.

A. G. STRYDOM, Acting Chief Executive/Town Clerk

Civic Centre, Klerksdorp

3 July 1998

(Notice No. 88/1998)